

KE MANG YO O TSIKITLANG TULA?




Laura-Jo Scriba | Silke Van Der Merwe | Tutaleni Ilonga



KE MANG YO O TSIKITLANG TULA?

Buka ena ke ya ga







Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le dibuka di le lekgolo fa a le dingwaga di le tlhano. Go fitlhelela seo, BookSprint e kgobokanya baitseanape ba ba tlamang ba ithaopelang go dira dibuka tse disha tsa dipolelo tsa Namibia tse mongwe le mongwe a ka di ranolelang mo puong ya gagwe ka kgololesego. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng le go itseela dibuka tse dintle tse digatisiwang, etela tsebe ya rona ya porojeke: www.booksprintnamibia.org

Ke mang yo o tsikitlang Tula?

E tshwantshitswe ke Laura-Jo Scriba

E kwadilwe ke Silke van der Merwe

E dirilwe ke Tataleni Ilonga

E rulagantswe ke Nasrin Siege

E ranotswe ke Seiun Tjihonge

E thatlhobilwe ke Alma Songo

E baakantswe ke Lisa Borman

BookSprint Namibia ka thuso ya Goethe-Institut Namibia le Boemedi jwa Repaboliki ya Federal ya Jeremane mo Namibia ka 29 Diphallane 2022.

ISBN: 978-99945-912-1-3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

KE MANG YO O TSIKITLANG TULA?



Laura-Jo Scriba | Silke Van Der Merwe | Tataleni Ilonga

Mme o robetse go se kae.
Mme Tula, ene ga a lapa.



Tula o a tsamaya. A be a bona
tlihabana e nnye ya motlhaba.



“Go a gakgamatsa... Ke mang
a tshamekelang fa?”



“Le nna ke batla go tshameka!”




“Omang?” Tshoswane e nnye
e gogobela kwa lerapo la
tlou la ga Tula.



“Uhu, go a tsikitla!”




“Uhu, go a tsikitla!”



“Uhu, go a tsikitla!”

“Eetshiaa!”






“Ke eng?”

Tula o tsositse ditlou.




“Ne ke ntse ke tshameka!”




**“Ke a itse.” Go bua mmagwe Tula
a be a mo atla.**





Tshoswane e nnye e a
tsamaya, e boela kwa
ga bone.



“A bo e le kopano e e itumedisang
jang ne!” Go bua Tula, a tabogela kwa
ditsaleng tsa gagwe go ba tlotlela ka
bokopano bo.

